



CRNA GORA
OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za uređenje prostora
Br.06/4 - 101
Bijelo Polje, 25.8.2015.godine

Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, rješavajući po zahtjevu Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić – Funkcionalna cijelina Distribucija - Region 6 iz Bijelog Polja za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju trafo stanice na urbanističkoj parceli UP 13 koju čini dio katastarske parcele br.640 KO Voljavac u Voljavcu i priključnog 10 kV kablovskog voda, na osnovu čl. 62 i čl. 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 35/13, 39/13, 33/14), Lokalne studije lokacije za izletište "Ušće" u naselju Voljavac („Sl.list CG-opštinski propisi, br.36/14) i Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje ("Sl.list Crne Gore - opštinski propisi, br.7/14) i z d a j e

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije

za izgradnju slobodnostojeće trafo stanice MBTS 10/0,40 Kv, 1x1000 kVA, na urbanističkoj parceli UP13, koju čini dio katastarske parcele br.640 KO Voljavac u naselju Voljavac u zahvatu Lokalne studije lokacije za izletište "Ušće" u naselju Voljavac i priključnog 10 kV podzemnog kablovskog voda čija trasa ide duž lokalnih puteva kroz naselje Gubavač označenih katastarskim parcelama br.732 i 731 KO Gubavač do katastarske parcele br. 575 KO Gubavač na kojoj se nalazi 10 kV "A" stub u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje

Prilikom izrade investiciono-tehničke dokumentacije moraju se poštovati sledeći urbanističko-tehnički uslovi:

1.Namjena objekta: MBTS 10/0,4 kV; 1x10000 kVA na urbanističkoj parceli UP13, koju čini dio katastarske parcele br.640 KO Voljavac u Voljavcu i priključni 10 kV podzemni kablovski vod kroz naselje Gubavač.

Koordinate urbanističke parcele UP 13 kao i lokacija na kojoj je planirana izgradnja trafo stanice dati su u grafičkom prilogu koji je sastavni dio ovih urbanističko – tehničkih uslova.

2.Trafo stanicu MBTS 10/0,4 izgraditi kao slobodno stojeću montažno-betonsku. Trafo stanica mora imati dva odijeljenja i to odjeljene za smještaj transformatora i odjeljenje za smještaj razvoda višeg i nižeg napona. Svako odijeljenje mora imati nesmetan direktan spoljni pristup.

Potrebno je energetski transformator opremiti odgovarajućim zaštitama od preopterećenja i kratkih spojeva.

Tip transformatora, tip i presjek kablova, određuje nadležna Elektrodistribucija. Elementi slobodno-stojećih transformatorskih stanica moraju biti montirani tako da obezbjeđuju stabilnost objekta, kao i mogućnost demontaže i ponovne montaže.. Kota trafo stanice mora biti jednaka sa kotom okolnog terena ili sa minimalnim odstupanjem.

Kablove polagati slobodno u kablovskom rovu, dimenzija 0.4x0.8m, a na mjestima prolaza kablova ispod saobraćajnica, kao i na svim onim mjestima gdje se može očekivati povećano mehaničko opterećenje kabla (ili kabal treba izolovati od sredine kroz koju prolazi), kroz kablovsku kanalizaciju, smeštenu u rovu dubine 1m.

Nakon polaganja, a prije zatrpavanja kabla, investitor je dužan obezbediti katastarsko snimanje tačnog položaja kabla, u skladu sa zakonskim odredbama. Na tom snimljenom grafičkom prilogu trase kabla treba označiti tip i presek kabla, tačnu dužinu trase i samog kabla, mjesto njegovog ukrštanja, približavanje ili paralelno vođenje sa drugim podzemnim instalacijama, mjesta položene kablovske kanalizacije sa brojem korišćenih i rezervnih cijevi.

Ukoliko to zahtijevaju tehnički uslovi stručne službe Elektrodistribucije-Bijelo Polje, zajedno sa kablom na oko 0.4m dubine u rov položiti i traku za uzemljenje, FeZn 25x4mm.

Duž trase kablova ugraditi standardne oznake koje označavaju kabl u rovu, opremanju pravca trase, mjesta kablovskih spojnica, početak i kraj kablovske kanalizacije, ukrštanje, približavanje ili paralelno vođenje kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama i sl. Eventualna izmještanja postojećih kablova, zbog novih urbanističkih rešenja, vršiti uz obavezno prisustvo predstavnika Elektrodistribucije - Bijelo Polje i pod njegovom kontrolom. U tim slučajevima, otkopavanje kabla mora biti ručno, a sam kabal mora biti u beznaponskom stanju.

Pri izvođenju radova preduzeti sve potrebne mere zaštite radnika, građana i vozila, a zaštitnim mjerama omogućiti odvajanje pešačkog i motornog saobraćaja. Na mjestima gde se, radi polaganje kablova, izvrši isjecanje regulisanih površina, iste dovesti u prvobitno stanje.

U trotoaru ili mekom terenu predviđeno je polaganje novih 10kV-nih kablova. Kablovi se polažu na propisnim dubinama u proseku na 0.8m i pri polaganju se mora voditi računa o međusobnom rastojanju sa drugim instalacijama ili paralelnom vođenju istih. Pri prelasku kablova ispod saobraćajnica predviđeno je polaganje najmanje dve PVC cevi prečnika 110mm.

Polaganje svih kablova izvesti prema važećim tehničkim uslovima za ovu vrstu djelatnosti. Na mjestima gdje se energetski kablovi vode paralelno ili ukrštaju sa drugim vrstama instalacija voditi računa o minimalnom rastojanju koje mora biti sledeće za razne vrste instalacija:

- Pri paralelnom vođenju energetskih i telekomunikacionih kablova najmanji horizontalni razmak je 0.5m za kablove 1kV, 10kV, odnosno 1m za kablove 35kV. Ukrštanje energetskog i telekomunikacionog kabla vrši se na razmaku od 0.5m. Energetski kabal se polaže na većoj dubini od telekomunikacionog kabla. Ukoliko se razmaci ne mogu postići energetske kablove na tim mestima provesti kroz cev. Pri ukrštanju energetskih kablova sa telekomunikacionim kablovima potrebno je da ugao bude što bliže pravom uglu. Ugao ukrštanja treba da bude najmanje 45 stepeni. Pri ukrštanju kablova za napone 250V najmanje vertikalno rastojanje mora da iznosi najmanje 0.3 a za veće kablove 0.5m.
- Pri horizontalnom vođenju energetskog kabla sa vodovodnom ili kanizacionom infrastrukturuom(cevi) najmanji razmak iznosi 0.4m. Energetski kabl se pri ukrštanju polaže iznad vodovodne ili kanizacione cijevi na najmanjem rastojanju od 0.3m. Ukoliko se ovi razmaci ne mogu postići na tim mjestima energetski kabl položiti kroz zaštitnu cijev.

Predmetne objekte projektovati u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata. Materijali koji se ugrađuju moraju biti trajni i kvalitetni.

3. Izgradnju i priključak trafo stanice MBTS 10/0,4 kV; 1x1000 kVA projektovati prema uslovima nadležne Elektro distribucije Bijelo Polje. Prilikom izrade tehničke dokumentacije moraju se poštovati Tehničke preporuke EPCG.

4. Podaci za dimenzioniranje objekta na seizmičke uticaje:
Prema propisima za sedmi stepen seizmičkog intenziteta po MCS skali, III-klimatske zone.

5. Zaštita od požara

Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG", br.13/07 i 05/08) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl.list CG", br.8/93).

6. Mjere zaštite na radu

Projektant koji izrađuje projektnu dokumentaciju dužan je da shodno čl.7 Zakona o zaštiti na radu ("Sl.list RCG", br.79/04) pri izradi tehničke dokumentacije ugradi propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Investitor je dužan da od ovlaštene organizacije - privrednog društva za poslove zaštite na radu pribavi reviziju (ocjenu) da je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa propisima zaštite na radu, tehničkim propisima i standardima.

7. Sastavni dio projektne dokumentacije je i situacija uređenja terena na lokaciji za izgradnju trafostanice kao i situacija trase kablovskog voda sa naznačenim brojevima katastarskih parcela preko kojih prolazi trasa. Oko transformatorske stanice zasaditi prigodno zelenilo.

Transformatorskoj stanici obezbjediti kolski prilaz minimalne širine 3m do javne saobraćajnice.

8.Projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata .

U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se propisa i normativa za područja:ekologije,zaštite od požara,zaštite od buke,zaštite zagađenja zemljišta i vazduha, projektom predvidjeti i sve druge potrebne zaštite.

9.Projektnu dokumentaciju raditi shodno članu 77, 79, 80, 83, 84, i 86 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore", br.51/2008, 40/10, 34/11, 40/11, 35/13, 39/13, 33/14).

Investitor je obavezan da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavi:

Glavni projekat sa izvještajem o izvršenoj reviziji izrađen u deset primjeraka od kojih je sedam u zaštićenoj digitalnoj formi.

Sastavni dio ovih uslova su:

Saobraćajno – tehnički uslovi br.14/6-101/2 od 17.8.2015.godine izdati od Sekretarijata za stambeno – komunalne poslove i saobraćaj, Opštine Bijelo Polje.

Uslovi br.539 od 20.8.2015.godine izdati od DOO Vodovod "Bistrica".

NAPOMENA: Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole neophodno je da dostavite dokaz o riješenim imovinsko – pravnim odnosima na urbanističkoj parceli na kojoj je locirana trafo stanica kao i katastarskim parcelama preko kojih prolazi trasa elektroenergetskog kabla.

VD. S E K R E T A R
Aleksandra Bošković


CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNOSTIPODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-956-6235/2015

Datum: 11.08.2015

KO: VOLJAVAC

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 32/11), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA UREDJENJE PROSTORA BR.06/4-101/1-15, , izdaje se

POSJEDOVNI LIST 24 - IZVOD

Posjednici		Stvarno pravni odnos	Obim prava
Matični broj - ID	Naziv - adresa i mjesto	SOPSTVENIK - POSJEDNIK	1/1.
6028000001847	CRNA GORA-SUB. RASPOL. OPŠTINA B. POLJE UL. SLOBODE B.B. Bijelo Polje - Bijelo Polje		

Parcele		Potes	Klasa	Površina m ²	Prihod	SP	Primjedba
Blok	Broj Podbroj RB	Skica	Kultura			Pripis	
640	6	ISPOD LUŽANIK	6	9243	7.39	8/2014 24/8	
	25	PAŠNJAK		9243	7.39		


Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl. list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).



Načelnik: /

Medojević Vera, dipl pravnik





952-465 333 В 0000549
11-02-15
КОПИЈА ПЛАНА


Размјера 1: 2500

Подручна јединица ... Београд

Кат. општине Вољабачу

Власник - корисник ЦРНА Гора - Судокт ростогаца

Влада Црне Горе



Редни број списка катастарских такса

[illegible]

Да је ова копија вјерна оригиналу према последњем стању у катастру:

Тврди и овјерава

13-08-2015 год.

006076



CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNOSTI

PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-956-6234/2015

Datum: 11.08.2015

KO: GUBAVAČ

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 32/11), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA UREDJENJE PROSTORA BR.06/4-101/1, , izdaje se

POSJEDOVNI LIST 27 - IZVOD

Posjednici			
Matični broj - ID	Naziv - adresa i mjesto	Stvarno pravni odnos	Obim prava
0302940280105	BUČAN ĆAZIM HAMDIJA GUBAVAČ Gubavač Gubavač	SOPSTVENIK - POSJEDNIK	1/1

Parcele							
Blok	Broj Podbroj RB	Plan Skica	Potes Kultura	Klasa	Površina m ²	Prihod	SP Pripis
575		2 7	PETRCA NIJVA	2	1991	25.09	27/3
					1991	25.09	


Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).



Načelnik: ~

Medojević Vera, dipl pravnik





B 0000546

КОПИЈА ПЛАНА


Размјера 1: 2500

Подручна јединица ... Београд

Кат. општинс..... *Гуагвау*

Власник - корисник Бучан Назим Хандија

Am. J. 27



Редни број списка катастарских такса

[illegible]

Да је ова копија вјерна оригиналу према последњем стању у катастру:

Тврди и овјерава

..... 20 год.

Grma Gora
OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat stambeno komunalne
poslove i saobraćaj
Br.14/6-101/2
Bijelo Polje, 17.08.2015.godine

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje, rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za uređenje prostora br. 06/4-27/6-1101/25 od 12.08. 2015. godine, za potrebe Elektrodistribucije Bijelo Polje, radi izgradnje trafostanice sa priključnim kablovskim vodovima na nurbanističkoj parceli UP 13, koju čini dio katastarske parcele br. 640 KO Voljavac, a shodno članu 16 stav 1 alineja 3 i stav 2, Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima(Sl.list RCG – opštinski propisi br. 16/07) izdaje

SAOBRAĆAJNO – TEHNIČKE USLOVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- Elektro kablove postaviti ispod trotoara, pješačkih staza i drugih elemenata puta, a samo kada nema drugih mogućnosti ispod kolovoza.
- Dubina ukopavanja kablova ispod saobraćajnica iznosi najmanje 1,00 metar.
- Prilikom izvođenja radova na ulici i trotoaru izvođač je dužan : da obezbijedi nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja, da preduzme sve mjere obezbjeđenja i zaštite učesnika u saobraćaju, objekata i opreme puta, da obezbijedi gradilište tako da se omogući nesmetan i bezbjedan prolaz pješaka i vozila, da obilježi i noću osvijetli mjesta na kojima je prilaz dozvoljen, odnosno zabranjen, da na gradilištu stalno održava red i čistoću, tako da se prolaznici i vozila ne prljaju ili eventualno oštete, kao i da se ne stvara i raznosi prašina, blato i smeće
- Izvođač radova je dužan da prije početka radova, postavi privremenu saobraćajnu signalizaciju i obezbijedi mjesto na kojem se izvode radovi i da tu signalizaciju održava tokom izvođenja radova, a nakon završetka radova da je ukloni.
- Prilikom izvođenja radova na putu, na dijelu koji nije zatvoren za saobraćaj, lica koja izvode radove i nalaze se na putu ili pored puta moraju na sebi imati prsluk sa svjetlosno reflektujućim osobinama.
- Po završetku radova, svi elementi puta se moraju dovesti u prvobitno - ispravno stanje.
- Priključivanje prilaznih puteva na opštinski put vrši se prvenstveno povezivanjem sa drugim prilaznim i nekategorisanim putem koji je već priključen na opštinski put, a ako to nije moguće priključivanje prilaznog puta neposredno se vrši na opštinski put.
- Na priključcima prilaznih puteva sa lokalnim putem neophodno je obezbijediti odgovarajuću preglednost za učesnike u saobraćaju.
- Izlivno ulivne trake sa i na lokalni put projektovati po važećim propisima i standardima za računsku brzinu od 40 km/h koja odgovara karakteristikama puta i uslovima odvijanja saobraćaja na predmetnom potezu lokalnog puta.
- Maksimalni uzdužni nagib prilaznih puteva iznosi 15%.

- Rub ivičnjaka na priključku mora biti oblikovan primjenom kružnog luka ili složene krivine. Minimalni radijus zaobljenja ivičnjaka iznosi 4 metra.
- Priključak na opštinski put mora biti označen saobraćajnim znakom kao sporedni put.
- Odvod atmosferske vode predvidjeti tako da atmosferske vode ne dotiču na lokalni put.
- Voditi računa o spoju postojećeg i novog asfalta i obavezno za ulivno izlivne trake i sami priključak na lokalni put koristiti materijale koji odgovaraju materijalima predmetnog lokalnog puta.
- Projektna dokumentacija treba da sadrži tehničko rješenje obezbjeđenja mjesta izvođenja radova i privremenog režima odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova.
- Projektnu dokumentaciju – fazu saobraćaja, obezbjeđenja mjesta izvođenja radova i režima privremenog odvijanja saobraćaja, urađenu u skladu sa gore propisanim uslovima, važećim propisima i standardima dostaviti Sekretarijatu za stambeno komunalne poslove i saobraćaj za izdavanje saobraćajne saglasnosti.

Dostavljeno: - podnosiocu zahtjeva x 2
 - u spise predmeta

Obradio:
 Stojan Zeković

C. Zeković



OPŠTINA BIJELO POLJE

Priloga	21.08.2015		
Org. jed.	Šifra	Priloga	Vrijednost
06/4			



D.O.O. Vodovod "BISTRICA"
Ul. Muha Dizdarevića br. 8
84000 BIJELO POLJE

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE
PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ
OPŠTINA BIJELO POLJE

Bijelo Polje, 20. 8. 2015. god.

Telefon: +38250-432-239

Faks: +38250-432-120

Korisnička služba: +38250-431-006

E-mail: vodovodbp@t-com.me

Web adresa: www.vodovodbp.me

PIB: 020 040 11

ŽIRO RAČUN:

520-13821-31; 510-2196-48;

505-96494-37; 535-5787-81;

Djelovodni broj:

539



Rješavajući po zahtjevu ELEKTRODISTRIBUCIJE D.O.O. Vodovod
„BISTRICA“, Bijelo Polje *izdaje uslove za priključenje objekta.*

U vezi Vašeg zahtjeva za izdavanje u s l o v a, br. 06/4-101/3 od
13.08.2015 .god., dostavljamo Vam uslove za priključenje objekta na
gradski vodovod i kanalizaciju.

VODOVOD NE PROLAZI PLANIRANOM TRASOM
KABLOVSKOG VODA I MOGU SE
NESMETAKO IZVODITI RADOVI.

Fekalna kanalizacija NE POSTOJI U
TOM DIJELU NASELA.

Atmosferska kanalizacija

D.O.O. VODOVOD „Bistrica“

TEHNIČKA SLUŽBA



Nikica Zejak, rukovodioc

LEGENDA:

POVRŠINE ZA STANOVANJE



Površine za stanovanje male gustine

POVRŠINE ZA TURIZAM



Moteli, organizovani i privremeni kampovi




Površine za pružanje usluga ishrane i pića



POVRŠINE ZA SPORT I REKREACIJU

POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE



Površine javne namene



POVRŠINSKE VODE

POVRŠINE OSTALE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OBJEKATA



Objekti elektroenergetske infrastrukture



Objekti hidrotehničke infrastrukture

POVRŠINE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE



Drumski saobraćaj



MOST (pešački)



granica Lokalne studije lokacije

PLAN NAMENE POVRŠINA

R 1:1000

list br.8

Investitor:



Opština Bijelo Polje

Obrađivač:




URBANPROJEKT - PREDUZEĆE ZA KONSALTING,
URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

Odgovorni planer:
Zorica Sretenović, dipl.ing.arh.

Planer:
Ivana Čajić, dipl.p.planer

Andreja Andrić, dipl.ing.građ.
jul 2014.





LEGENDA:

DRUMSKI SAOBRAĆAJ



Ulice u naselju (kolovoz, trotoari i parkinzi)



Biciklističko - pešačke staze



MOST (pešački)

PARCELACIJA



Granica urbanističke parcele



Građevinska linija GL1



Građevinska linija GL0 - ispod zemlje



Regulaciona linija

UP 13

Oznaka urbanističke parcele

UP Z12

Oznaka urbanističke parcele zelenih površina



granica Lokalne studije lokacije

PLAN PARCELACIJE, REGULACIJE I UTU

R 1:1000

list br.10

Investitor:



Opština Bijelo Polje

Obrađivač:



URBANPROJEKT - PREDUZEĆE ZA KONSALTING,
URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INZENJERING


Odgovorni planer:
Zorica Sretenović, dipl.ing.arh.

Planer:
Ivana Cajić, dipl.p.planer

Andreja Andrić, dipl.ing.građ.

Jul 2014





07 7401257.124775557.21
08 7401252.614775541.12
09 7401250.754775537.33
10 7401244.754775534.63
11 7401167.594775534.63
12 7401180.144775472.63
13 7401200.744775472.63
14 7401220.654775440.94
15 7401268.344775426.77
16 7401267.214775429.56
17 7401252.464775467.52
18 7401250.974775469.95
19 7401271.834775419.60
20 7401280.344775403.99
21 7401282.464775365.17
22 7401278.244775355.16
23 7401275.134775343.89
24 7401272.434775341.75
25 7401268.894775342.07
26 7401274.844775313.06
27 7401284.534775295.08
28 7401287.614775296.74
29 7401290.994775295.72
30 7401294.554775289.12
31 7401293.544775285.73
32 7401290.464775284.07
33 7401298.484775269.17
34 7401301.564775263.82
35 7401331.074775215.64
36 7401357.314775160.39
37 7401366.214775135.01
38 7401369.514775136.16
39 7401371.104775136.19
40 7401373.254775130.06
41 7401372.004775129.09
42 7401368.694775127.93
43 7401376.964775104.34
44 7401380.274775105.50
45 7401381.854775105.52
46 7401384.004775099.39
47 7401382.754775098.42
48 7401379.454775097.26
49 7401382.754775087.82
50 7401383.954775084.73
51 7401380.694775083.34
52 7401380.134775083.82
53 7401349.534775103.91
54 7401326.554775045.35
55 7401326.554775045.35

107 7401427.564775034.61
108 7401431.204775034.36
109 7401436.704775022.42
110 7401443.824774993.28
111 7401452.394774975.78
112 7401416.184774918.87
113 7401454.324774951.71
114 7401479.554774922.39
115 7401484.324774914.25
116 7401476.074774904.13
117 7401475.804774903.23
118 7401468.424774894.99
119 7401457.024774890.16
120 7401451.974774893.09
121 7401435.504774902.32
122 7401416.194774915.83
123 7401464.544774960.50
124 7401464.894774960.06
125 7401464.464774956.50
126 7401461.704774954.39
127 7401479.334774923.02
128 7401482.594774924.29
129 7401485.834774922.86
130 7401488.444774916.11
131 7401485.514774914.83
132 7401461.224774887.59
133 7401469.984774891.31
134 7401479.634774902.09
135 7401479.904774902.99
136 7401482.234774907.42
137 7401487.124774911.16
138 7401489.894774912.38
139 7401499.304774892.02
140 7401542.544774810.45
141 7401539.364774799.71
142 7401534.344774797.05
143 7401512.674774838.44
144 7401512.094774839.27
145 7401480.884774873.15
146 7401484.094774885.72
147 7401495.004774914.84
148 7401500.424774920.39
149 7401506.614774930.61
150 7401510.964774934.97
151 7401539.524774952.42
152 7401546.224774964.68
153 7401546.104774969.87
154 7401550.644774980.02

207 7401536.204774791.83
208 7401541.684774794.70
209 7401552.624774791.45
210 7401568.494774761.51
211 7401576.114774748.00
212 7401574.464774742.78
213 7401562.744774724.12
214 7401555.444774717.24
215 7401554.514774716.12
216 7401548.184774743.86
217 7401541.414774773.53
218 7401558.134774792.79
219 7401556.584774795.72
220 7401558.824774805.84
221 7401559.854774806.63
222 7401565.224774796.49
223 7401561.004774807.52
224 7401562.714774808.88
225 7401582.794774848.32
226 7401583.474774866.31
227 7401585.874774930.88
228 7401614.864774942.29
229 7401613.834774941.34
230 7401610.474774945.06
231 7401604.914774945.81
232 7401592.034774940.83
233 7401587.284774935.10
234 7401587.744774894.82
235 7401591.464774895.00
236 7401590.134774852.13
237 7401583.784774843.14
238 7401584.324774823.67
239 7401584.594774818.76
240 7401584.364774803.71
241 7401584.024774796.07
242 7401580.694774792.06
243 7401578.164774787.61
244 7401575.684774778.49
245 7401576.004774772.48
246 7401577.664774766.93
247 7401578.244774755.23
248 7401573.304774764.17
249 7401560.944774787.48
250 7401562.184774788.14
251 7401559.374774793.44
252 7401351.184774917.48
253 7401438.294774868.66
254 7401406.204774812.14



SR

POVRŠINE ZA SPORT I REKREACIJU

POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE

PUJ

Površine javne namene

VPŠ

POVRŠINSKE VODE

POVRŠINE OSTALE I KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I OBJEKATA

IOE

Objekti elektroenergetske infrastrukture

IOH

Objekti hidrotehničke infrastrukture

POVRŠINE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

DS

Drumski saobraćaj



MOST (pešački)

PARCELACIJA



Granica urbanističke parcele

GL1

Građevinska linija GL1

GL0

Građevinska linija GL0 - ispod zemlje

RL

Regulaciona linija

UP 13

Oznaka urbanističke parcele

UP Z12

Oznaka urbanističke parcele zelenih površina




granica Lokalne studije lokacije

SMERNICE ZA SPROVOĐENJE
PLANSKOG DOKUMENTA

R 1:1000

list br.11





LEGENDA:



Planirana trafo stanica 10/0.4kV



Planirani elektrovod 10kV



Planirani elektrovod 0.4kV(napojni kablovi
i spoljno osvetljenje)



granica Lokalne studije lokacije

PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

R 1:1000

list br.13

Investitor:



Opština Bijelo Polje

Obrađivač:



URBANPROJEKT - PREDUZEĆE ZA KONSALTING,
URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

Odgovorni planer:
Zorica Sretenović, dipl.ing.arh.

Planer:
Aleksandar Ivanović, dipl.ing.el.



